



Vegetable oil, palm kernel

TOTAL
4.9
4.4

Macronutrient profile [gr. of nutrient per 100 gr. food]



Proteins
Water
Sugars
Fibre
Alcohol
Lipids
Other

FIBER
0
0

Energy [kcal per 100 gr. food]




kCALs
37.5
33.2
0

Essential aminoacids profile [mg per 100 gr. food]

0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
Phenylalanine	Lysine	Isoleucine	Tryptophan	Methionine	Leucine	Valine	Threonine	

PROTE.
0
0
0

Main lipids profile [gr of lipid per 100 gr. food]




EFA
0

Mineral and oligoelements profile [mg of mineral per 100 gr. food]

0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Calcium	Sodium	Copper	Iron	Selenium	Potassium	Manganese	Zinc	Magnesium	Phosphorus

MINER.
0

Vitamin profile [mg of vitamin per 100 gr. food]



VITAM.
1.8

Phytochemicals profile [mg of nutrient per 100 gr. food]

